



# Kopano ya balelapa

African Storybook

Thulisile Shongwe






Re na le kopano ya balelapa.

Go na le Rre, Mmangwane Pula, Malome Chavani, Eddie, Attie, nna, le Koko.

Ke nna yo monnye.



Radio e tshubiwa ka nako yotlhe mo ntlung 24/7.  
Re reetsa gape le dikgang.

Re utlwile gompiono gore dikolo di tlile go bulwa  
gape beke e e tlang.



Dikolo di ne di tswetswe dikgwedi ka lebaka la paka ya thibelonakwana ya go se tswele kwa ntle.

Rre a simolola, "Balelapa, re tshwanetse go dira tshwetso ka go boela sekolong ga bana."



Mmangwane Pula o tshwenyegile. "Fa dikolo di bulwa go raya gore batho ba bantsi ba tlike go tshwaetsega.

Dilo di ka etegela thata," a bua jalo.



Attie a re, “Ke tshaba go tsenwa ke bolwetse jo.

A re emeng dibeke tse pedi go bona gore dilo di tla be di le jang kwa sekolong. Go na le ketsaetsego e ntsi.”



Rre a re, "Ke tshwenyegetse Koko.

Fa bana ba tla gae ba tliša bolwetse fa gae, go tliše go nna thata mo go ena."


Koko a dumela ka tlhogo.



Koko o godile. O na le bolwetse ba sukiri le mathata a pelo.

Ke tshogile thata. Ke tshogetse balelapa la me.





Malome Chavani a re, “Ke nagana gore bana ba nne fa gae, jaaka e le go ikilela. A re leteng go bona gore a dikolo di ikemiseditse ka barutwana.”


Mongwe le mongwe a dumela kwa ntle ga Eddie.



“Ke tshwanetse go ya sekolong se segolo ngwaga o o tlang.

Ga ke itse gore ke tla fetsa tiro.

Go ithuta ka inthanete ga ke go rate,” ga bua Eddie.



Ga ke a tshwenyegela go salela morago ka tiro ya sekolo.

Ke tshwenyagetse botho. Re tlile go tshwarana jang jaanong?

Re tshwanetse go lebagana le se rotlhe.

## —Dipotso

1. Kwala bokao jwa mafoko a:  
tshwaetsegile, godile, ikilela, botho.
2. Tlhalosa gore go kaya eng ka ga 'ke  
tshwenyegetse botho'.
3. O nagana gore lelapa le dirile  
tshwetso efe? Ke goreng jalo?

---

Bukakanelo e ikaegile mo dipegelong tsa RX Radio. RX Radio ke seteišene sa radio ya bana ya inthanete, e dirilwe ke bana e bile e diretswe bana.

RX Radio e gasa go tswa mo Red Cross War Memorial Children's Hospital kwa Motse Kapa.

RX Radio e thusa bana go bua dikgang tsa matsapa a botlhokwa go bona.

[Etela RX Radio](#)



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



Your attribution should include the following:

Title: Kopano ya balelapa

Author/s: African Storybook

Translator/s: Dineo Moatshe

Illustrator/s: Thulisile Shongwe


Assurer/s: Opelo Thole

Language: Setswana



© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY  - Credit must be given to the creator

